WIKIPEDIA

# Lingua shuar

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.

A **lingua shuar** é unha lingua xíbara falada polo pobo shuar, que habita en Ecuador. Fálase na zona suroriental de Ecuador, onde se asentan comunidades indíxenas shuar e está estreitamente relacionado co huambisa do Perú. Aínda que o grupo étnico shuar supera os 80 000 membros, só uns 35 000 seguen usando a lingua, e é en Ecuador onde habita a gran maioría do pobo indíxena.

| **Shuar**<br>***Šiwar čičam*** | |
|---|---|
| Falado en: | Ecuador |
| Total de falantes: | 35 000 (2007)[1] |
| Familia: | Xíbaro<br>**Shuar** |
| Regulado por: | Federación de Centros Shuar de Ecuador |
| **Códigos de lingua** | |
| ISO 639-1: | `sh` |
| ISO 639-2: | `shua` |
| ISO 639-3: | `jiv (http://www.sil.org/iso639-3/documentation.asp?id=jiv)` |

## Notas

1. Ethnologue (ed.). "Falantes de shuar en Ethnologue". Consultado o 15 de xaneiro de 2018.

## Véxase tamén

### Bibliografía

- Adelaar, Willem F.H. with Pieter C. Muysken. (2004) *The languages of the Andes* (especialmente la sección 4.4 "The Jivaroan languages", pp. 432–437). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-36275-7.
- Turner, Glen D. (1958): "Alternative phonemicizing in Jivaro", en *International Journal of American Linguistics* 24, 2, pp. 87–94.

Traído desde "https://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lingua_shuar&oldid=4617580"

**A última edición desta páxina foi o 15 de xaneiro de 2018 ás 08:45.**

Todo o texto está dispoñible baixo a licenza Creative Commons recoñecemento compartir igual 3.0; pódense aplicar termos adicionais. Consulte os termos de uso para obter máis información.
Wikipedia® é unha marca rexistrada da Wikimedia Foundation, Inc., unha organización sen fins lucrativos.